



| KOTARA YA 1 | | | | |
|--|---|---|--|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO) | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| Ho etswe tekolo ya motheo e lekanyeditsweng mme e etswe nakong ya matsatsi a mararo (3) ha kotara ya pele e qala bekeng ya 1 (e etswe ke sekolo). Ho rekotwe lesedi lohle e le ho fumana boiphihlelo ba baithuti le moo ba haellwang teng. Tlhalosoleseding ena e lokela ho sebediswa ha ho etswa diqeto ka tse tla rutwa le mesebetsi ya ho ithuta. | | | | |
| 1-2 | <p>Mamela tema ya tlhalosoleseding mohl. phousetara, ho bapatsa moketjana/kgwebo</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya dintlha tse ikgethileng le dikahare Hlalosa tlhalosoleseding eo ho nehlanweng ka yona E amahanye le bophelo ba hao | <p>Bala tema ya tlhalosoleseding e nang le ditshwantsho ya mohl. ditjhate/dayakeramo/ditafole/mmapa wa monahano/dimmapa/ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala: Ho akanya ka sehlooho le ditshwantsho Sebedisa mawa a ho bala: ho etsa dikakanyo, ho okola, ho sebedisa ditemoso Botsa le ho araba dipotso Buisana ka mohopolo wa sehlooho le dintlha tse ikgethileng <p>Ho balla kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala: Bua ka ditshwantsho temeng Hlalosa tlhalosoleseding Buisana ka bohlokwa ba tema Buisana ka tshebediso ya puo Hlwaya le ho buisana ka moralo le makgetha a tema: Mmala, boholo le mofuta wa mongolo Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo Ho balla ho ithabisa/natefelwa: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30 | <p>Kgutsufatsa tema ya tlhalosoleseding ka ho e tshehetsa</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlatsa mantswa a siilweng ho kgutsufatso kapa tihateng/tafoleng/mmapeng wa monahano Sebedisa tlotlontswa a loketseng Sebedisa mantswa a matjha ho tswa temeng e badilweng <p>Sebedisa foreimi ya kgutsufatso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mang? Eng? Neng? Kae? Hobaneng? Jwang? <p>Sebedisa tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/boitokisetso pele ho ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho bala mosebetsi hape Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana <p>Ho rekota mantswa le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswa Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswa</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala | <p>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mabitso Bongwe le bongata Dihlongwapele, mabitsobitso, mabitso kgopolo, Mahlalosi, maetsi Tshebetso ya mantswa le dipolelo: Polelonolo/mabotsi Moelelo wa lentswe: Papiso, tshwantshiso, maele Mopeleto le matshwao a puo: Letshwao la potso, makalo, tshebediso ya bukantswe |

| KOTARA YA 1 | | | | |
|-------------|--|--|---|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO) | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| 3-4 | <p>Mamela le ho arabela qotso ho tswa pading Mesebetsi e lelekelang: akanya</p> <ul style="list-style-type: none"> Mamela diqotso ho tswa pading Mamela bakeng sa dintlha tse ikgethileng le tse akaretsang <p>Hlalosa diketsahalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisana ka dintlha tse ikgethileng le tse akaretsang Hlalosa diketsahalo ka nepo le ka tatellano Ntsha maikutlo mabapi le diketsahalo Amahanya le bophelo ba hao Buisana ka makgabane a bohlokwa a phedisano, boitshwaro le botjhaba temeng <p>Ho ba le seabo dipuisanong tsa sehlopha</p> <ul style="list-style-type: none"> Fana ka sebaka Ho se tswa lekoteng Botsa dipotso tse motjheng Ntshetsapele puisano <p>Arabela mehopolong ya ba bang ka kutlwisiso le ka tlhompho</p> | <p>Ho bala qotso ho tswa pading</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala: Mawa a ho bala: Ho etsa dikakanyo, ho okola, akanya ka sehlooho le ho buisana ka moralo/dikahare tse amanang le padi Hlwaya le ho buisana ka dintlha tse ikgethileng Buisana ka baphethwa Hlahisa maikutlo a hao le mehopolong ka tema Amahanya diketsahalo le baphethwa bophelong ba hao <p>Ho bala ka kutlwisiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa mawa a ho bala a latelang: Ho okola dintlha tsa bohlokwa fela Ho tlodisa mahlo dintlha tse tshehetsang Sebedisa mekgwa ya ho bala ka kutlwisiso e latelang: Ponahalo Etsa dikamano <p>Ho ithuta dingolwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisana ka sebopeliso, tshebediso ya puo, sepheo, le bamamedi Hlwaya phapang kapa diphapang pakeng tsa nalane ya bophelo/bukatsatsi le dipale. Sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontswe <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Ho balla ho ithabisa/natefelwa: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p> | <p>Ngola seketjhe sa sebadipi sa sehlooho/se bohareng se qobellang</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa foreimi Pele o ngola mamela dintlha tse qotsitsweng ho tswa pading Kgetha dikahare tse loketseng sepheo Sebedisa puo e nepahetseng le sebopeliso se lokelang Sebedisa sebopeliso se nepahetseng Hlophisa ditaba ka mokgwa o utlwalahalang - o sebedisa tatellano ya diketsahalo Sebedisa sebopeliso sa puo se nepahetseng, mopeleto le matshwao a puo ho kenyelletswa le tumellano ya leetsi <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/boitokisetso pele ho ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho bala mosebetsi hape Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana <p>Ho rekota mantse le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantse Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswe Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p> | <ul style="list-style-type: none"> Mosebetsi wa boemo ba lentse: Maamedi a lekanyeditsweng, maamedi a ponahatso, lekgethi mahlalosi, makopanyi, dikgokahanyo, malahlelwa Mosebetsi wa boemo ba polelo: Lekgathe lejwale le bonolo, lekgathe lefetile le bonolo, lehokedi Moelelo wa lentse: Malatodi, mahlalosongwe Mopeleto le matshwao a puo: Kgutlo, feelwana, tshebediso ya bukantswe, karolo ya mantse |

| KOTARA YA 1 | | | | |
|---|--|---|---|---|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO) | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| TEKANYETSO YA SEMMUSO - MOSEBETSI WA 1: TSA MOLOMO | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Ho balla hodimo (matshwao a 20) Qala mosebetsi ona kotareng ya 1 mme o o phetele kotareng ya 2 ha matshwao a tla be a rekotwa. | | | | |
| 5-6 | <p>Ho mamela palekgutswe Mosebetsi e lelekelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho akanya Hlwaya baphetwa Pheta mohopolo wa sehlooho Araba dipotso ka molomo <p>Pheta palekgutswe Pheta diketsaholo ka tatellano Bolela baphetwa ka nepo</p> | <p>Bala palekgutswe Pele ho ho bala: Akanya ka sehlooho le setshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa mawa a ho bala Etsa dikakanyo le ditataiso tsa ditaba Buisana ka tlotlontse ho tswa temeng <p>Ho bala ka kutlwisiso Sebedisa mekgwa ya ho bala ka tlase:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola bakeng sa mohopolo wa sehlooho Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tse tshhehetsang Etsa dikakanyo Ho fana ka moelelo wa mantswe le ditshwantsho tse sa tlwaelehang <p>Sebedisa mekgwa ya ho bala ka kutlwisiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pono ya maikutlo Etsa dikamano Dikakanyo Akanya <p>Sekaseko ya dingolwa Hlwaya le ho buisana ka baphetwa Fana le ho hlalosa maikutlo a hao ka tema</p> <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo Ho balla ho ithabisa/natefelwa: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p> | <p>Ngola palekgutswe o itshilehile ho boiphihlelo ba hao/ketsahalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgetha dikahare tse loketseng Sebedisa sebopeho se nepahetsng Kenyelletsa baphetwa Sebedisa puo e nepahetseng, mopeleto le matshwao a puo Thakgola bukantswe ya hao <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> Etsa moralo/boitokisetso pele ho ho ngola Ngola mokgwaritso Bala mosebetsi hape Bala hape bakeng sa ntlafatso Hlaola diphoso Nehelana <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontse Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p> | <p>Mosebetsi o boemong ba lentswe: Mabitso Mosebetsi o boemong ba polelo: Dipolelonolo Mopeleto le matshwao a puo: Kgutlo, tlhaku tse kgolo le tse nyane</p> |

| KOTARA YA 1 | | | | |
|---|--|---|--|---|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO) | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| TEKANYETSO YA SEMMUSO - MOSEBETSI WA 2: HO NGOLA | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Moqoqo (matshwao a 20) Moqoqo wa phethelo/moqoqo o hlahosang Diratswana tse 3 E etswa bohareng ba kotara | | | | |
| 7-8 | <p>Ho mamela le ho buisana ka tema ya ditaelo, mohl. Resepe</p> <p>Mesebetsi e lelekelang: Akanya</p> <p>Pheta tatellano</p> <ul style="list-style-type: none"> Qolla makgetha a tema ya ditaelo Fana ka ditaelo tse hlakileng, mohl. ka ho re o ka etsa tee jwang? Etsa dinoutsu mme o sebedise ditaelo tseo o di badileng | <p>Bala ka resepe</p> <p>Pele ho ho bala</p> <p>Akanya ho tswa ho sehlooho le ditshwantsho</p> <p>Sebedisa mawa a ho bala Mohlala, akanya, tataiso ho tswa temeng</p> <p>Buisana ka dintlha tse tobileng tsa tema</p> <p>Busana ka tatellano ya ditaelo</p> <p>Balla kutlwisiso</p> <p>Sebedisa mawa a latelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola bakeng sa mohopolo wa sehlooho Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tse tshhehatsang Etsa dikakanyo Ho fana ka moelelo wa mantswe le ditshwantsho tse sa tlwaelehang <p>Sebedisa mekgwa ya ho bala ka kutlwisiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pono ya maikutlo Etsa dikamano <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Ho balla ho ithabisa/natefelwa:</p> <p>Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p> | <p>Ngola tema ya ditaelo: O ka etsa tee jwang?</p> <ul style="list-style-type: none"> Fana ka lenane la disebediswa le metswako Sebedisa dintlha tsa ikgethileng ka nepo Sebedisa tlhahlamano e nepahetseng Sebedisa mofuta wa taelo ya leetsi Sebedisa sebopeho le moralo tse nepahetseng Rekota mantswe le maelelo ya ona bukantsweng ya hao <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/boitokisetso pele ho ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho bala mosebetsi hape Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontwe</p> <p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p> | <p>Mosebetsi o boemong ba lentswe: Maemediqho, marui, masupi makopanyi</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo: Moetsi, moetsuwa</p> <p>Moelelo wa lentswe: Maadingwa</p> |

| KOTARA YA 1 | | | | |
|---|--|--|--|---|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO) | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| TEKANYETSO YA SEMMUSO - MOSEBETSI WA 3: HO ARABELA DITEMA (matshwao a 40) <ul style="list-style-type: none"> Tema ya sengolwa/tema eseng ya sengolwa (matshwao a 15) Tema ya seshwantsho (matshwao a 10) Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao a 15) Mesebetsi ena ha ho hlokahale hore e ngolwe ka nako e le nngwe. | | | | |
| 9-10 | Nka karolo puisanong e kgutshwane ka sehlooho se tlwaelehileng <ul style="list-style-type: none"> Fana ka sebaka Se tswe lekoteng Botsa dipotso tse motjheng Ikwetlisetse ho mamela le ho bua (Kgetha e le nngwe bakeng sa boikwetliso ba letsatsi le letsatsi) <ul style="list-style-type: none"> Etsa morethetho o bonolo, thothokiso kapa pina Bapala papadi e bonolo ya puo Fana le ho latela ditaello/ditataiso tse bonolo Bolela ditaba tsa hao Phetha ditaba tseo o badileng kapa odi utlwileng | Bala phoustara kapa tsebiso <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala: Buisana ka ditshwantsho Buisana hore pale e bua ka eng Hlwaya tlhahisoleseding e itseng Hlalosa tlhahisolesding Buisana ka sepheo sa tema Buisana ka puo e nngwe e sebedisitsweng Hlwaya le ho buisana ka moralo le dikarolo tse kang, mmala le boholo ba fapaneng kapa mefuta ya kgatiso (fonte) Itlwaetse ho bala <ul style="list-style-type: none"> Ho balla hodimo ka qapodiso e nepahetseng, tjebeho le sehalo. Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo Ho balla ho ithabisa/natefelwa: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30 | Rala phoustara e bapatsang ketsahalo <ul style="list-style-type: none"> Kgetha dintlha tse lokelang Sebedisa sebopeho se nepahetseng Sebedisa dikarolo tsa sebopeho tse jwaloka, mmala le boholo bo fapaneng kapa mefuta ya mongolo Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola: <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/boitokisetso pele ho ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho bala mosebetsi hape Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana Ho rekota mantwe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantwe Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontwe Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala | Mosebetsi o boemong ba lentse: Mahlalosi Mosebetsi o boemong ba polelo: Polelomaranane Tshwanshiso, papiso Tlhaloso ya lentse: Polelo e le nngwe bakeng sa lentse |

MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO (TEKANYETSO YA HO ITHUTA)

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>MESEBETSI YA HO MAMELA LE HO BUA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mefuta e fapaneng ya mesebetsi ya ho mamela le ho bua | <p>MESEBETSI YA HO BALA LE HO BOHA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mokgwa wa ho bala Mesebetsi ya ho balla hodimo Mesebetsi ya ho bala ka kutlwisiso Mesebetsi ya dingolwa e itshetlehleng hodima mefuta e meraro ya dingolwa e kgethilweng bakeng sa semestara | <p>MESEBETSI YA HO NGOLA LE HO NEHELANA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mokgwa wa ho ngola Kgutsufatso Ho ngola ka boiqapelo Ditematsa kgokahano | <p>DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo |
|---|--|---|--|

KEREITI YA 4 - KAKARETISO YA SESOTHO PUO YA LAPENG YA TEKANYETSO YA SEMMUSO: KOTARA YA 1

| | | |
|--|---|--|
| <p>TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 1: TSA MOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho balla hodimo (matshwao a 20) Qala ka mosebetsi ona kotareng ya 1 mme oo qetelle kotareng ya 2 ha matshwao a rekotwa | <p>TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 2: HO NGOLA Moqoqo (matshwao a 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> Moqoqo wa tlhaloso/phetelo (diratswana tse 3) Nakong ya kotara | <p>TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 3: HO ARABELA DITEMA (matshwao a 40)</p> <p>Tema ya boiqapelo/tema ya nnete (matshwao a 15) Tema ya ditshwantsho (matshwao a 10) Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao a 15)</p> |
|--|---|--|

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 4 (KOTARA YA 2)

| KOTARA YA 2 | | | | |
|-------------|---|---|--|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO) | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| 1-2 | <p>Mamela thothokiso/pina Mesebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akanya • Pheta mohopolo wa sehlooho • Buisana ka mohopolo wa motheo • Amahanya le tsebo ya hao • Hlwaya raeme le morethetho • Bontsha maikutlo a qolotswang ke thotokiso • Etsa pina ka mela e kgethilweng | <p>Bala thothokiso/pina/ Buisana ka mehopolu ya sehlooho</p> <p>Bontshwa maikutlo a qolotswang ke pina Hlwaya raeme le morethetho le tshwaetso tsa teng Arola mantswe ka dinoko ho utlwisisa morethetho Ho bala ka kutlwisiso Sebedisa mekgwa ya ho bala a latelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola bakeng sa mohopolo wa sehlooho • Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tse tshhehetsang • Etsa dikakanyo • Ho fana ka moelelo wa mantswe le ditshwantsho tse sa tlwaelehang <p>Sebedisa mekgwa ya ho bala ka kutlwisiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pono ya maikutlo • Etsa dikamano • Akanya <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo Ho balla ho ithabisa/natefelwa: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p> | <p>Ngola thothokiso/pina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetha dikahare tse loketseng sehlooho • Sebedisa sebopelo sa pale e le foreimi • Rala, kgwaritsa le ho boeletsa pina • Sebedisa raeme le morethetho tse lokelang • Sebedisa tsebo ya dinoko ho ntshetsa pele morethetho wa tema • Bokella tlontlontse ya mantswe ho bukantswe ya hao <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana ka mosebetsi <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlontlontse Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p> | <p>Mosebetsi o boemong ba lentswe: Mabitso kgopolo, mabitsobitso, mabitsokgoboka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mosebetsi o boemong ba polelo: Dipolelonolo Tlhaloso ya mantswe Raeme, maadingwa, mothofatso, phetapheto • Mopeleto le matshwao a puo: Kgutlo Feelwane |

| KOTARA YA 2 | | | | |
|---|--|---|---|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO) | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| 3-4 | <p>Mamela tlaleho ya boemo ba lehodimo Mesebetsi e lelekelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Akanya Mamela bakeng sa dintlha tse ikgethileng <p>Nka karolo ka phapusing/dipuisanong tse etelletseng pele ke titjhere</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisana ka bohlokwa ba tlhahisoleseding Hokanya tlhahisoleseding le bophelo ba hao Buisana ka ditlamorao tsa tsona bathong Bapisa maemo a dibaka tse fapaneng, bontsha dibaka tse ratwang le mabaka Lokafatsa maikutlo a hao Lemoha dikarolo tsa boemo ba lehodimo Ditlaleho: Rejisetara le mofuta wa puo e sebediswang Ho sebedisa mekgwa ya puisano ho buisana ka katleho maemong a sehlopha <p>Mamela thaloso le ho hlalosa ntho</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya ntho e hlalositse ka nepo Ho sebedisa mantswe a matjha Sebedisa mahlalosi | <p>Bala tlaleho ya boemo ba lehodimo</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala: ho lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho Sebedisa mawa a ho bala: Ho okola bakeng sa mohopolo wa sehlooho Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tse tobileng Hlwaya tsela eo sengolwa se hlophisitsweng ka yona Bapisa diphapang le ditshwano dibakeng tse fapaneng Bala tema ya tlhahisoleseding e nang le ditshwantsho mohlala, mmapa Sebedisa bukantswe ho lekola moelelo wa tlotlontse e ntjha <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Ho balla ho ithabisa/natefelwa: Padi/Sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30.</p> | <p>Kgutsufatsa tema ya tlhahisoleseding ka ho e tshheheta</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlatsa mantswe a siilweng ho kgutsufatso kapa tihateng/tafoleng/mmapeng wa monahano Ho sebedisa mantswe a loketseng Ho sebedisa mantswe a matjha ho tswa temeng e badilweng <p>Sebedisa foreimi ya kgutsufatso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mang? Eng? Neng? Kae? Hobaneng? Jwang? <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/boitokisetso pele ho ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho bala mosebetsi hape Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantsweSebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontse Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p> | <p>Mosebetsi wa boemo ba lentswe: Maetsi a tlwaelehileng le a sa tlwaelehang, leetsi le sa fetoheng, mahlalosi</p> <p>Mosebetsi wa boemo ba polelo: Tumellano ya moetsi le leetsi, lekgathe lefetile, lekgathe letlang</p> <p>Thaloso ya lentswe: Maele le dikapolelo</p> |
| <p>TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 1: TSA MOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho balla hodimo (matshwao a 20) <p>Mosebetsi ona o tswelopele ho tloha kotareng ya 1. O tla qetellwa le ho rekotwa kotareng ya 2.</p> | | | | |

| KOTARA YA 2 | | | | |
|---|--|---|---|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO) | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| 5-6 | <p>Mamela puisano/dayaloko</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e lelekelang: Ho lepa Ho e mamela le ho e amanya le bophelo ba hao Qolla dintlha tsa bohlokwa tse ikgethileng tsa tema Ho nka karolo dipuisanong tsa sehlopha Ho fanana sebaka sa ho bua Tsepama sehloohong ha o bua Ho botsa dipotso tse loketseng Ho tswela pele ka puisano Ho arabela mehopolong ya ba bang ka kelohlolo le tlhompho Ho fana ka tlaleho e tsitsitseng le ho aha <p>Tshwantshisa papadi e amanang le padi e kgethilweng kotareng ya 1</p> | <p>Bala palekgutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala: Lepa ka sehlooho le ka diitshwantsho Sebedisa mawa a ho bala: Ho lepa, ho sebedisa medumo le ditemoso tsa maemo Buisana ka tlotlontse e ntjha e tswang temeng e badilweng Ho bala ka kutlwisiso Sebedisa mekgwa ya ho bala ka tlase: Ho okola bakeng sa mohopolo wa sehlooho Ho tlofisa mahlo bakeng sa dintlha tse tshehetsang Etsa dikakanyo Ho fana ka moelelo wa mantse le diitshwantsho tse sa tlwaelehang Sebedisa mekgwa ya ho bala ka kutlwisiso: Pono ya maikutlo Etsa dikamano Akanya Bolela pele <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Ho balla ho ithabisa/natefelwa: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p> | <p>Ngola inthaviu</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgetha dikahare tse loketseng Sebedisa foreimi Sebedisa puo e tobileng bakeng sa puisano Hodisa dipolelo ka ho eketsa mahlalosi le makgethi Sebedisa tlotlontse e atolositsweng ho kenyelletswa maemedi le mantse a kopanyang le dipolelwana Sebedisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puo a nepahetseng Sebedisa bukantswe ho lekola mopeleto le moelelo wa mantse <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/boitokisetso pele ho ho ngola Ho ngola mkgwaritso Ho bala mosebetsi hape Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana <p>Ngola tekolobotjha ya padi e kgethilweng kotareng ya 1</p> <p>Ho rekota mantse le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantse Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontse Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p> | <p>Mopeleto le matshwao a puo Matshwao a puo nepahetseng: Feelwane, kgutlwana, kgutlwana feelwana, maqotsi, letshwao la potso, letshwao la makalo kgutlo</p> <p>Mosebetsi o boemong ba lentswe: Maetsi a tswellang</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo: Sebedisa puo-sebui Matshwao a qotso a puo-sebui dipolelwana tse ikemetseng (tse bobebe)</p> <p>Moelelo wa mantse: Papiso, tshwantshiso, maele le dikapolelo</p> |
| <p>TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 4: Tema ya kgokahano (matshwao a 10) e ngolwa pele ho hlahlobo e laolwang ya Pudungwane.</p> | | | | |
| 7-8 | Ho mamela le ho phetha ditaelo, mohl. ditshupiso/melao/melao ya ho ipaballa | Ho bala le ho phetha ditaelo, mohl. ditshupiso/melao/melao ya ho ipaballa | Ngola moqoqo o hlalolang hobaneng ho le bohlokwa ho latela ditaelo | Mosebetsi o boemong ba lentswe: Mathusi, dikao Mosebetsi o boemong ba polelo: |

| KOTARA YA 2 | | | | |
|-------------|---|---|---|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO) | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| | <p>tseleng/mokgwa wa ho hlatswa matsoho/ditaelo tsa ho etsa ntho</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e lelekelang: Ho akanya Hlwaya dikarolo tsa sengolwa sa ditaelo Hlokomela dihlooho tsa bohlokwa Ho fana ka ditaelo le mehlala e hlakileng Etsa dintlha le ho sebedisa ditaelo tse balwang Botsa dipotso bakeng sa ho hlaka Maikutlo a hao mabapi le ho hlaka ha ditaelo <p>Ho mamela le ho fana ka ditaelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho mamela dintlha tse tobileng Sebedisa dintlha ka nepo Sebedisa sebopeho sa nepahetseng sa puo <p>Itlwaetse ho mamela le ho bua (kgetha e le nngwe bakeng sa boikwetsiso ba letsatsi le letsatsi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho arabela ditaelo Ho fana le ho latela ditaelo/ditataiso tse bonolo | <p>tseleng/mokgwa wa ho hlatswa matsoho/ditaelo tsa ho etsa ntho</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala: Ho akanya ka sehlooho le ditshwantsho Sebedisa mawa a ho bala: Ho akanya, dihlhahiso tsa maemo Ho buisana ka dintlha tse itseng tsa sengolwa Ho buisana ka tatellano ya ditaelo Sebedisa bukantswe ho lekola mopeleto le moelelo wa mantswe <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Ho balla ho ithabisa/natefelwa: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p> | <ul style="list-style-type: none"> Kgetha dikahare tse loketseng bakeng sa sehlooho Sebedisa sebopeho se nepahetseng jwaloka foreimi Ngola tlhahisoleseding ka nepo Ho sebedisa sehlooho le dipolelo tse tshehetsang ho hlahisa ditema tse hokahaneng Sebedisa sebopeho sa puo, mopeleto le matshwao a puo a nepahetseng Hlahisa mosebetsi ka makgethe o sebedisa dihlooho, le sebaka bakeng sa diratswana Ngola mantswe le ditlhaloso tsa ona bukeng ya mantswe <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/boitokisetso pele ho ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho bala mosebetsi hape Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlontontwe</p> <p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p> | <p>Lekgathe letlang Mopeleto le matshwao a puo:</p> <p>Tlami</p> <p>Tshebediso ya bukantswe</p> |
| 9-10 | <p>MOSEBETSI WA 5: TEKO E LAOLWANG YA PHUPJANE: HO ARABELA DITEMA (matshwao a 40)</p> <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Tema ya sengolwa/e seng ya sengolwa (matshwao a 15) Potso 2: Tema ya ditshwantsho (matshwao a 10) Potso 3: Kgutsufatso (matshwao a 5) <p>Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebetso ya ho ngola (matshwao a 10)</p> | | | |

TEKANYETSO YA SEMMUSO (TEKANYETSO YA HO ITHUTA)

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>MESEBETSI YA HO MAMELA LE HO BUA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mefuta e fapaneng ya mesebetsi ya ho mamela le ho bua | <p>MESEBETSI YA HO BALA LE HO BOHA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mokgwa wa ho bala Mesebetsi ya ho balla hodimo Mesebetsi ya ho bala ka kutlwisiso Mesebetsi ya dingolwa e itshetlehleng hodima mefuta e meraro ya dingolwa e kgethilweng bakeng sa kgweditshelela | <p>MESEBETSI YA HO NGOLA LE HO NEHELANA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mokgwa wa ho ngola Kgutsufatso Ditema tsa kgokahano Meqoqo Ho ngola ka boiqapelo | <p>DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo |
|---|---|--|--|

KEREITI YA 4 KAKARETSO YA SESOTHO PUO YA LAPENG YA TEKANYETSO YA SEMMUSO: KOTARA YA 2

| | | |
|---|--|--|
| <p>TEKANYETSO YA SEMMUSO</p> <p>MOSEBETSI WA 1</p> <p>TSA MOLOMO</p> <p>Ho balla hodimo (matshwao a 20)</p> <p>Mesebetsi ona o tswelapele ho tloha kotareng ya pele. O tla qetellwa le ho rekotwa kotareng ya 3.</p> | <p>TEKANYETSO YA SEMMUSO</p> <p>MOSEBETSI WA 4</p> <p>HO NGOLA</p> <ul style="list-style-type: none"> Tema ya kgokahano: (matshwao a 10) E ngolwa pele ho teko e laolwang | <ul style="list-style-type: none"> MOSEBETSI WA 5: TEKO E LAOLWANG YA PHUPJANE: HO ARABELA DITEMA (matshwao a 40) Potso 1: Tema ya sengolwa le eo e seng ya sengolwa (matshwao a 15) Potso 2: Tema ya ditshwantsho (matshwao a 10) Potso 3: Kgutsufatso (matshwao a 5) Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebetso ya ho ngola (matshwao a 10) |
|---|--|--|

| KOTARA YA 3 | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|---|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| 1-2 | <p>Mamela pale mohl. ditshomo (tsa bosatsejweng kapa bahale) Mesebetsi e lelekelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Akanya seo tema e buang ka sona Ho hlwaya poloto, baphetwa le tikoloho Ho buisana ka molaetsa wa sehlooho Ho araba dipotso tsa molomo <p>Ho phetha pale (ditshomo: tsa bosatsejweng kapa bahale)</p> <ul style="list-style-type: none"> Phetha diketsahalo hape ka tlahlamano e nepahetseng Bolela mabitso a baphethwa ka nepo Ntsha maikutlo le mehopollo ka pale/baphethwa/tikoloho/molaetsa/sephe o sa pale, jj. | <p>Ho bala pale mohl. ditshomo (tsa bosatsejweng kapa tsa bahale) Ho balla moelelo/ho balla kutlwisiso Mesebetsi e lelekelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala: Ho lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho tsa tema <p>Baithuti ba tla: Sebedisa mawa a ho bala: Ho lepa, tshebediso ya ditemoso tsa maemo ho fumana moelelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisana ka poloto, baphetwa ba sehlooho le tikoloho Buisana ka molaetsa Hlahisa maikutlo le mehopollo ya hao ka tema Etsa phapang pakeng tsa diketsahalo tsa nnete le tseo e seng tsa nnete <p>Mokgwa wa ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemisetso Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo Ho balla ho ithabisa/natefelwa: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p> | <p>Ngola mofuta wa tlaleho ya mofuta wa sengolwa seo o se badileng moh. ditshomo tsa bosatsejweng kapa tsa bahale o sebedisa foreimi ya ho ngola Mesebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> Bolela baphethwa, tikoloho le nako eo pale e badilweng ka yona <p>Baithuti ba tla:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlalosa tatellano ya diketsahalo tse etsahetseng Ntsha maikutlo ka pale e badilweng Sebedisa foreimi ya ho ngola kapa qalo ya dipolelo (moo ho hlokalalang) Phetha diketsahalo ka tatellano ya tsona Sebedisa tlontlontse e fapa-fapaneng Phetha le ho ngola pale ba sebedisa lekgathe lefetile <p>Ho rekota mantswa le dithaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswa Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlontlontse Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p> | <p>Mosebetsi o boemong ba lentswe: Sehlongwapele, sehlongwanthao, motso Mosebetsi boemong ba polelo: Polelonolo, polelomararane, diratswana Moelelo wa lentswe: Maele, dikaploelo/maelana, molaetsa pading Matshwao a puo: Kgutlo, feelwane, feelo, kgutlwana, dithaku tse kgolo le tse nyane</p> |
| 3-4 Mohato wa 1 Dipatlisiso | <p>Ho mamela le ho nka karolo moqoqong o mokgutshwane wa ho ngola porojeke ka boiqapelo o ipapisitseng le mofuta o kgethilweng wa sengolwa (mohl. thothokiso/terama/pale e kgutshwane): Mesebetsi e lelekelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisana ka tshebetso ya dipatlisiso le nako ya ho etsa dipatlisiso Buisana ka ntshetsopele ya mofuta wa dipotso/sehlooho | <p>Bala bakeng sa dintlha tse ipapisitseng le mofuta o kgethilweng wa sengolwa (mohlala, thothokiso/terama/pale e kgutshwane) Mesebetsi e lelekelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fana ka disebediswa bakeng sa dipatlisiso Kgothalletsa baithuti ho eketsa tse ding tsa di sebediswa ho tse fanweng Shebisanang ka tema ho ntlafatsa kutlwisiso | <p>Sebedisa mofuta e fapaneng ya ho hlophisa ditshwantsho ho kopanya diphuputso tsa dipatlisiso bakeng sa porojeke e ngolwang ka boiqapelo Mesebetsi e lelekelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bontsha diforeimi/disebediswa tse nepahetseng ho tshhetsa mofuta wa sehlahiswa se tla hlahiswa (mohlala, mmapa wa maikutlo, tjhate ya tatellano, setshwantsho sa Venn, jj.) Bua ka mehlodi le bangodi | <p>Mosebetsi wa boemo ba lentswe: Makgethi Mosebetsi wa boemo ba polelo: Dipolelomararane Tlhaloso ya lentswe: Lentswe le le leng bakeng sa polelwana</p> <ul style="list-style-type: none"> Matlafatso ya dibopeho tsa puo le melawana e amanang le dipatlisiso tsa mofuta wa dingolwa tse tsepamisitsweng ho |

| KOTARA YA 3 | | | | |
|-------------|--|--|--|---|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| | <ul style="list-style-type: none"> Bua ka tshebediso ya mehlodi ya dipatlisiso le disebediswa Tsepamisa maikutlo tabeng ya ho ngola dintlha Hlalosa mehlodi le bangodi Hlalosa mawa a tekanyetso le makgetha a ruburiki/lethathama la tekolo <p>Baithuti ba tla:</p> <ul style="list-style-type: none"> Arohana ka dihlopha kapa Ba tla sebetsa ka bomong Bokella dintlha bakeng sa dipatlisiso Arolelana maikutlo, le ho nka karolo dipuisonong Ngola ka bangodi Boloka tlaleho ya tshebetso ya dipatlisiso (potefolio ya bopaki) | <ul style="list-style-type: none"> Buisanang ka ditlamorao tsa dikarolo tsa thothokiso/dipale/terama/pale e kgutshwane Buisana ka tshusumetso ya ditshwantsho tse bonahalang dingolweng <p>(thothokiso/dipale/terama/dipale tse kgutshwane)</p> <p>Baithuti ba tla:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa mawa a ho bala bakeng sa kutlwisiso Okola maikutlo bakeng sa dintlha tsa bohlokwa Tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tse tshhehatsang Etsa dikakanyo Hlalosa moelelo wa mantswe a sa tlwaelehang le ditshwantsho Kopanya tlhahisoleseding e kgethilweng hore e hlophise ditshwantsho (mohlala, mmapa wa monahano, tjhate, dayakeramo ya Venn, jj.) Ngola dintlha bakeng sa ho itokisetsa mohato wa 2 wa porojeke: Ho ngola | <ul style="list-style-type: none"> Phetha mekgwa ya tlhahlobo le ditlhaloso tsa ruburiki/lethathama la tlhahlobo Hopotsa baithuti ho ela hloko ha ba arabela dipotso/sehlooho <p>Baithuti ba tla:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsepamisa maikutlo tshebetso ya dipatlisiso Araba dipotso ka sehlooho sa dipatlisiso ka ho kgetha dintlha tse nepahetseng ho tswa mehloding e sebediswang nakong ya dipatlisiso Ngola dintlha ka mantswe a hao le ho itokisetsa mohato wa 2: Ho ngola Latela foreimi ya ho ngola (ha ho nehelanwe ka yona) Sebedisa melawana ya puo e nepahetseng e amanang le tshekatsheko ya dingolwa | <p>(mohlala, dithothokiso/dipale/terama/pale e kgutshwane)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tihlophiso ya diphihlelo tsa dipatlisiso (mohl. mmapa wa monahano, tjhate, setshwantsho sa Venn, jj.) Ho hlaka ha tlhahisoleseding Tshebediso ya mantswe a amanang le dipatlisiso Dikamano tsa ditshupiso |
| | <p>HLOKOMEDISO HO TITJHERE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshebetso ya dipatlisiso e tswelapele nakong ya saekele ya dibeke tse pedi Bopaki ba mesebetsi bo lokela ho bolokwa pokellong ya mesebetsi ya miothuti/faele/potefolio ya bopaki Bontsha mokgwa wa ho etsa dipatlisiso – ‘<i>Ke a etsa, Re a etsa, O a etsa</i>’ Diphuputso di lokela ho arabela ho sehlooho sa dipatlisiso | | <ul style="list-style-type: none"> Ela hloko ka ho kgetheha, ditshupiso le sebopeho sa motho a itseng Lekola mohato wa 1: Batlisisa ka ho sebedisa ruburiki/lenane la tlhahlobo le ho fana ka maikutlo ho baithuti Mesebetsi yohle e lokela ho etswa ka phapusing ka tataiso ya titjhere Tekanyetso ya ho ithuta e lokela ho tswelapele | |

| KOTARA YA 3 | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| 5-6 MOHATO WA 2 HO NGOLA | <p>Mawa a ho mamela le ho bua – tsepamisa maikutlo hodima mofuta wa dingolwa tse amehang (mohlala, dithothokiso/dipale/terama/pale e kgutshwanyane):</p> <p>Mesebetsi e lelekelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Phetha sehlooho se tsepamisitsweng nakong ya dipatlisiso Buisanang ka ditshobotsi tsa bongodi le dikarolo tse amanang le mofuta oo o entsweng dipatlisisong Netefatsa hore baithuti bohle ba itokiseditse ho qala mohato wa 2: Ho ngola Buisana le baithuti ka ho rala dingolwa tsa bona ba sebedisa dipihlollo tsa bona tsa dipatlisiso Buisanang ka tshebetso ya ho ngola Fana ka ditaello tse ipapisitseng le mosebetsi wa ho ngola Buisanang ka mosebetsi wa ho ngola o tla hlahiswa (moqoqo/tlaleho/phoustara jj.) <p>Baithuti ba tla:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nka karolo dipuisanong Ba tla utlwisisa ditebello tse amanang le dipotso tsa dipatlisiso | <p>Mawa a ho bala le ho boha Tataisa baithuti ho utlwisisa ruburiki le tekanyetso tsa tekolo tsa porojeke e ngolwang ka boiqapelo:</p> <p>Mesebetsi e lelekelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fana ka tlhaloso e hlakileng mabapi le dinako Tataisa baithuti ho bala le ho sebedisa dintlha tsa dipatlisiso Bala le ho buisana ka ruburiki Manolla ditekanyetso le ho hlalosa ruburiki <p>Baithuti ba tla:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bala mofuta o kgethilweng wa sengolwa Bala le ho utlwisisa ruburiki Bala le ho utlwisisa foreimi ya ho bala Hlwaya melawana e tobaneng le mofuta wa sengolwa o ntseng o fuputswa | <p>Ngola/taka/theha karolo e ngotsweng ya sehlooho se kgethilweng</p> <p>Mesebetsi e lelekelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Neha baithuti foreimi eo ba tla e sebedisa ha ba ngola Tataisa baithuti kamoo ba tla qetellang foreimi ya ho ngola Buisanang ka mokgwa wa ho ngola rera/ho ngola pele etsa moralo ntlafatsa hlophisa hlaola diphoso le nehelana <p>Buisanang ka dikarolo tsa bangodi/tse tobileng mofuta o kgethilweng wa sengolwa</p> <p>Baithuti ba tla:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa botumo ba ho ngola (haeba ho hloka hla) Hlaola moralo wa pele Bontsha bopaki ba ho bala kamora ho lokisa sengolwa sa pele Ngola le ho hlahisa moralo wa ho qetela | <p>Mosebetsi o boemong ba lentswe: Kutu Mosebetsi o boemong ba polelo: Polelonolo, polelommarane Mosebetsi o boemong ba polelo: Polelwana ya leetsi Mopeleto le matshwao a puo: Dikgutlwana</p> <p>Matlafatso ya dibopeho tsa puo le melao ya tshediso ya puo</p> <ul style="list-style-type: none"> Matshwao a puo le mopeleto Moelelo wa tlotlontse Sebopeho le dikarolo tse nepahetseng Maikutlo a sehlooho le a tshhetsang Melawana ya diratswana/ditshwantsho Tswelopele e utlwalang ya diatswana/mehopolo ho netefsa momahano Melawana ya puo jwalo ka ha e hlokwa bakeng sa sehlooho se kgethilweng |
| | | <p>TLHOKOMEDISO HO TITJHERE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mokgwa wa ho ngola o tswelapele nakong ya saekele Bopaki ba mokgwa wa ho ngola bo tla bolokwa bukeng ya mosebetsi wa baithuti/faele/potefolio ya bopaki Laola mokgwa wa ho ngola Diphuputso di lokela ho arabela ho sehlooho sa dipatlisiso Ela hloko ka ho kgetheha ditshupiso le sebopeho sa bibliography | | <ul style="list-style-type: none"> Lekola mohato wa 2: Ho ngola o sebedisa ruburiki/lenane la tlhahlobo le ho fana ka maikutlo ho baithuti Mesebetsi yohle e lokela ho etswa ka phapusing ka tataiso ya titjhere Tekanyetso ya ho ithuta e lokela ho tswelapele Moithuti e mong le e mong a ngole mosebetsi wa hae o tla tshwauwa ka bonngwe ho sebediswa ruburiki |
| | DINTLHA | | | |

| KOTARA YA 3 | | | | |
|---|--|--|--|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| MOHATO WA 3 NEHELANO YA MOLOMO | <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi yohle etla etswa ka phaposing ka tataiso ya titjhere Nehelano ya molomo e ka etswa ka mekgwa e latelang: Boikemelo, bobedi, dihlopha, empa e tla tshwauwa ka bonngwe ka ruburiki e arohaneng E lokela ho amana le mofuta wa sengolwa o kgethilweng (thothokiso/tshomo/terama/palekgutswa) | | <ul style="list-style-type: none"> Mohlala: Tshwantshiso eka kapalwang, mefuta yohle ya thothokiso jj. Boitokisetso ba nehelano ya molomo bo lokela ho qala ka kotara ya 3 le ho etswa nakong ya kotara ya 4 bakeng sa ho rekota le ho tlaeha Tekanyetso ya ho ithuta e lokela ho ba e tswelang pele | |
| 7-8 | <p>Mamela thothokiso le ho phethela mosebetsi wa tema kutlwisiso e mamelwang:</p> <p>Mesebetsi e lelekelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisanang ka seo thothokiso e buang ka sona Ikamahanya le phihlelo ya hao Lemoha morethetho le raeme Hlwaya mantse a qalang ka modumo o tshwanang Hlahisa maikutlo a susumetswang ke thothokiso Etsa thothokiso kapa tema tse kgethilweng <p>Baithuti ba tla:</p> <ul style="list-style-type: none"> Itlwaetsa mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua Amahanya thothokiso le boiphihlelo ba hao Hlwaya morethetho le raeme thothokisong Hlwaya mantse a qalang ka modumo o tshwanang Itlwaetse ho sebedisa mantse a etsisang medumo ya ona, mohlala, modumo: Ha thola ha re tu, sa kgabola sa re thwa, jj.) (leetsisa) Etsa thothokiso/ditema tse kgethilweng <p>HLOKOMELA: Tekanyetso e tswelang pele ya ho ithuta ho lokisetsa nehelano ya molomo kotareng ya 4</p> | <p>Bala thothokiso mme o phethele tema kutlwisiso e balwang:</p> <p>Mesebetsi e lelekelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala: Lepa ka sehlooho le ka ditshwantsh. Sebedisa mawa a ho bala, mohlala, akanya, sheba ditshwantsho ka hloko, o sebedisa dintlha tsa maemo <p>Baithuti ba tla:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lemoha morethetho le raeme Arola mantse ka dinoko <p>Hlahisa maikutlo a susumetswang ke thothokiso</p> <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Ho balla ho ithabisa/natefelwa: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30e badilweng</p> | <p>Ngola dipolelo tse nang le morethetho: Mesebetsi e lelekelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya le ho bontsha kamoo mantse a na a raemang kateng ka ho fetola, ho eketsa, ho phumula, kapa ho fapanyetsa medumo mantsweng Sebedisa puo e hlalolang ho hlalosa kapa ho botsa dipotso Lemoha ditlhaku le medumo ya ditlhaku <p>Baithuti ba tla:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ngola dipara tsa dipolelo tse bolelele bo lekanang tse nang le raeme Sebedisa morethetho le raeme tse nepahetseng Sebedisa tsebo ya dinoko ho ntshetsapele morethetho le raeme <p>Ho rekota mantse le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantse Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontse Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p> | <p>Mosebetsi o boemong ba lentswe: Makopanyi</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo: Dipolelo Dipolelonolo</p> <p>Tlhaloso ya lentswe: Mothofatso Poeletsomodumo Tshwantshiso Papiso Morethetho le raeme</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo: Tshebediso ya bukantswe, dikgutsufatso, qalo</p> |

| KOTARA YA 3 | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| 9-10 | <p>Mamela papatso e ballwang hodimo kapa radingong kapa thelevisheneng: Mesebetsi e lelekelang: Ho akanya</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho fetolela le ho buisana ka molaetsa ho kenyelletswa le boleng bo hlahang temeng Ho buisana ka sebopeho, tshebediso ya puo, sepheo le bamamedi ba tema <p>Ho nka karolo dipuisanong tsa sehlopha ka ditaba tsa botjhaba tse amanang le dipapatso</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisana ka dikamano tsa botho Botsa dipotso tse amehang ka ho sebedisa diforomo tse nepahetseng tsa dipotso, mohlala, Mang? Eng? Neng? Jwang? Hobaneng? <p>HLOKOMELA: Tekanyetso e tswelang pele ya ho ithuta ho lokisetsa nehelano ya molomo kotareng ya 4</p> | <p>Bala papatso mme o phethele tema kutlwisiso e balwang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho hlalosa le ho buisana ka molaetsa ho kenyelletswa le boleng bo hlahang temeng Ho buisana ka sebopeho, sepheo le bamamedi ba tema Buisanang ka tshebediso ya puo ho kenyelletswa puo e susumetsang le e maikutlo le tshebediso ya puo le ikonomi Botsa dipotso tse nepahetseng, tse hlokolosi o sebedisa diforomo tsa dipotso tse nepahetseng, mohlala Mang? Eng? Neng? Jwang? Hobaneng? Ho hlwaya le ho buisana ka maikutlo a sa tsitsang Hlwaya le ho buisana ka dithekeniki tsa kerafo tse jwang ka mmala, moetso, kgetho ya ditshwantsho jj. le ka moo di leng kateng Ama molaetsa o fetiswang <p>Mawa a ho bala Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho bala padi ka boikemelo Balla hodimo ka qapodiso e nepahetseng, pontsho le sehalo Nahanisisa ka dingolwa tse balwang nakong ya ho bala ka boikemelo/ka bobedi Phethela tekolobotjha e kgutshwane ya buka ya molomo o sebedisa foreimi e nepahetseng <p>Ho balla ho ithabisa/natefelwa:</p> | <p>Ngola papatso</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa ditshwantsho tse lokelang sepheo le bamamedi Sebedisa sebopeho sa puo le tlotlontswe e nepahetseng Sebedisa puo ka boiqapelo Sebedisa bukantswe ho lekola mopeleto Le moelelo wa mantswa <p>Sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ho etsa moralo/boitokisetso pele ho ho ngola ✓ Ho ngola mokgwaritso ✓ Ho bala mosebetsi hape ✓ Ho bala hape bakeng sa ntlafatso ✓ Ho hlaola diphoso ✓ Ho nehelana <p>Bukantswe ya moithuti: Ho rekota mantswa le dithaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswa Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswe Beha tlotlontswe e ntjha leboteng la mantswa</p> | <p>Mosebetsi wa boemo ba lentswe: Mabitsokgoboko, leetsi la boiketsi, dikutu, makopanyi</p> <p>Mosebetsi wa boemo ba polelo: Mahokedi, lekgethi, lehlalosi, leetsi, papiso; tshwantshiso, maele</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo: Kgutlo, feelwane, kgutlwana, feelo, letshwao la potso, letshwao la makalo, tlhaku tse kgolo le tse nyane</p> |

| KOTARA YA 3 | | | | |
|-------------|---------------------|---|-------------------------|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| | | Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30 | | |

| TEKANYETSO YA SEMMUSO (TEKANYETSO EO E SENG YA SEMMUSO) | | | |
|---|--|---|---|
| Mesebetsi ya ho mamela le ho bua: <ul style="list-style-type: none"> Mefuta e fapaneng ya mesebetsi ya ho mamela le ho bua Dipuisano tsa ka phapusing Meqoqo/dipuisano Ngangisano | Mesebetsi ya ho bala le ho boha: <ul style="list-style-type: none"> Bala letsatsi le letsatsi Mokgwa wa ho bala Ho balla hodimo le mekgwa e meng Bala mesebetsi ya kutlwisiso (bala bakeng sa moelelo) Mesebetsi ya dingolwa e thehilweng mefuteng ya dingolwa eo ho ithutwang ka yona | Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana: <ul style="list-style-type: none"> Mokgwa wa ho ngola Kgutsufatso Ditema tsa kgokahano Meqoqo Ho ngola ka boiqapelo | Mesebetsi ya dibopeho le melao ya puo: <ul style="list-style-type: none"> Mefuta e fapaneng ya melao le tshebediso ya puo |
| TEKANYETSO YA SEMMUSO LE EO E SENG YA SEMMUSO: <ul style="list-style-type: none"> Tekanyetso eo e seng ya semmuso e lokela ho sebediswa ho tataisa ditaelo le menyetla ya ho lokisa le ho matlafatsa Ka tshebediso ya dipotso, dipuisano, tebello, ditekanyetso tse sa rerwang di ka neha titjhere maikutlo a potlakileng Tekanyetso ya semmuso e lokela ho ba e tswelang pele Tekanyetso e tswelang pele ya ho ithuta ho lokisetsa nehelano ya molomo kotareng ya 4 | | | |
| KEREITI YA 4: SESOTHO PUO YA LAPENG KAKARETSE YA TEKANYETSO YA SEMMUSO YA KOTARA YA 3 | | | |
| TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 6: POROJEKE YA HO NGOLA KA BOIQAPELO <ul style="list-style-type: none"> Mokgahlelo wa 1: DIPATLISISO (Matshwao a 10) Mokgahlelo wa 2: HO NGOLA (Matshwao a 30) Matshwao kaofela (40) POROJEKE YA HO NGOLA KA BOIQAPELO E TLA IKAMAHANYA LE SEGOLWA SE LE SENG SA TSE RUTILWENG: THOTHOKISO/TSHOMO/TERAMA/PALEKGUTSWE | | TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 7 – TSA MOLOMO <ul style="list-style-type: none"> Nehelano ya molomo ya porojeke e ngolwang ka boiqapelo (matshwao a 20) Matswao kaofela (20) <ul style="list-style-type: none"> Qala ka mesebetsi wa molomo kotareng ya 3 mme o qetelle kotareng ya 4 ha matshwao a tla be a rekotwa Ho lokela ho ba le mefuta e fapaneng ya dingolwa ho phatlalla le dikereiti Tekanyetso e tswelang pele ya ho ithuta ho lokisetsa nehelano ya molomo kotareng ya 4 | |

| KOTARA YA 4 | | | | |
|-------------|---|--|---|---|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO) | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| 1-2 | <p>Mamela palekgutshwe</p> <p>Mesebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala: Ho lepa ka sehlooho le ditshwantsho • Ho mamela le amanya le bophelo ba hao • Ho hlwaya dintlha tse ikgethileng ka tema • Tsepama sehloohong • Hlwaya poloto, tikoloho le baphetwa • Araba dipotso tsa molomo • Phetha pale hape <p>Ho nka karolo dipuisanong tsa sehlopha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fananang sebaka sa ho bua • Tsepamang sehloohong • Botsa dipotso tse loketseng • Tswelang pele ka ho buisana • Arabela mehopolong ya ba bang ka kelohlolo le tlhomphe • Fana ka tlaleho e tsitsitseng ebile e aha <p>TEKANYETSO YA HO ITHUTA – BOITOKISETSO BA TSA MOLOMO</p> | <p>Bala palekgutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala: Akanya ka sehlooho le ditshwantsho <p>Ho balla kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa mawa a ho bala: • Ho okola bakeng sa ho fumana dintlha tsa sehlooho le ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tsa tlatsetso • Ho etsa dikakanyo • Fana ka moelelo wa mantswa le ditshwantsho tse sa tlwaelehang • Ho hlahloba bakeng sa kgodiso ya kutlwisiso • Utlwisisa phello ya diqapi tsa boqapi le boqheteke • Fumana tshusumesto ya mekgwa ya pono <p>Thuto ya dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlwaya le ho fana ka maikutlo mabapi le poloto, maemo le baphetwa • Ho fana ka mabaka a diketso tsa baphetwa • Ho utlwisisa tlotlontswa • Hlwaya maikutlo a sehlooho le a tshhehatsang • Hlwaya le ho buisana ka boleng ba tema • Buisana ka tlotlontswa e ntjha ho tswa temeng e balwang • Sebedisa bukantswe <p>Ho ikgopotsa ka ditema tse balwang ka boikemelo</p> <p>Phetha pale kapa mehopolong ya sehlooho ka dipolelo tse 3 ho isa ho tse 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlahisa karabelo ya maikutlo dingolweng tse badilweng | <p>Ngola palekgutshwe</p> <p>Sebedisa sebopeho se nepahetseng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetha dikahare tse loketseng bakeng sa sehlooho/ditaba tsa hao di nyalellane le sehlooho • Sebedisa sehlooho le dipolelo tse se tshhehatsang ho bopa diratswana tse momaneng hantle • Hokela diratswana o sebedisa makopanyi, le dipolelwana • Sebedisa tlotlontswa e teng ebile e tsamaellana le dikahare tsa tema • Sebedisa thutapuo/sebopehopuo, mopeleto le matshwao a puo a loketseng le ho tiola mela pakeng tsa diratswana • Sebedisa bukantswe/dikishinari ho netefatsa moelelo le mopeleto wa lentswe <p>Ho latela tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho lahlela mehopolong ka tshebediso ya dimmapa tsa monahano • Ho hlahisa mokgwaritso wa pele • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala mosebetsi hape bakeng sa ntlafatso • Ho ngola mokgwaritso wa ho qetela <p>Buisana ka makgabane</p> <p>Ho rekota mantswa le dithaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswa</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswa</p> <p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p> | <p>Mosebetsi wa boemo ba lentswe: Mahlalosi a mokgwa, a sebaka, makgathe, makopanyi, maemedi (tsepama dikarolong tse seng di entswe)</p> <p>Mosebetsi wa boemo ba polelo: Dipolelwana, polelwana</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo: Tlhaku tse kgolo, kgutlo, feelo, feelwana, tlami</p> |

| KOTARA YA 4 | | | | |
|-------------|---|--|---|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO) | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| | | <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Ho balla ho ithabisa/natefelwa: Padi/Sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p> | | |
| 3-4 | <p>Mamela tshwantshiso/terama e ballwang</p> <p>hodimo/radiong/televisheneng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho akanya ka sehlooho • Pheta tshwantshiso hape ka tlhahlamano • Fana ka mabitsa a baphetwa ka nepo • Kgetha dintlha tse ikgethileng • Sebedisa dikahare/dintlha ka nepo • Hlahisa mehopolole le maikutlo ka tema • Sebedisa sebopeho se nepahetseng sa puo • Bontsha hlokomediso ya botjhaba <p>Ikwetlisetse ho mamela le ho bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Kgetha e le nngwe bakeng sa boikwetliso ba letsatsi le letsatsi) • Etsa morethetho o bonolo, thothokiso kapa pina • Bapala papadi e bonolo ya puo • Fana le ho latela ditaello/ditataiso tse bonolo • Bolela ditaba tsa hao • Phetha pale eo o e badieng kapa eo o e utlwieng • Nka karolo ya mophethwa papading | <p>Bala tshwantshiso/Terama mme o qetelle temakutlwisiso e balwang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala: Lepa ka sehlooho • Sebedisa mawa a ho bala • Buisana ka baphetwa, mohopolo wa sehlooho le tikoloho • Hlwaya mookotaba • Hlahisa maikutlo a tsosolloswang ke tema • Buisana ka dikarolo tsa tema haholoholo matshwao a puo le sebopeho • Sebedisa bukantswe ho lekola moelelo wa mantswe • Bapala karolo e kgutshwane <p>Ikwetlisetse ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho balla hodimo ka qapodiso e nepahetseng, pontsho le sehalo • Ho bala: Ka tataiso ya dihlopha/boikemelo/bobedi/kopanelo <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta – Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Ho balla ho ithabisa/natefelwa: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p> | <p>Ho ngola puisano (dayaloko)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetha baphetwa ba loketseng • Sebedisa sebopeho se nepahetseng • Hlophisa puisano ka tlhahlamano • Ngola dipolelo o sebedisa puo ya mmui • Sebedisa tlotlontswe e fapaneng • Sebedisa thutapuo, mopeleto, matshwao a puo mme o siya dikgeo tse loketseng • Ngola mantswe le meelelo ya ona bukantsweng ya hao <p>Ho sebedisa tshhebediso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso, le • Ho nehelana <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswe</p> <p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p> | <p>Mosebetsi boemong ba lentswe: Mabitsokgoboka, maemedi a boiketsi, dikutu</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo: Lehokedi la tumellano ya moetsi le ketso (lehokamoetsi)</p> <p>Puopehelo le puommui</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo: Kgutlo, feelo, kgutlwana, feelwana le letshwao la potso</p> |

| KOTARA YA 4 | | | | |
|---|--|---|---|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO) | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| | TEKANYETSO YA HO ITHUTA – BOITOKISETSO BA TSA MOLOMO | | | |
| TEKANYETSO YA SEMMUSO - MOSEBETSI WA 7: TSA MOLOMO | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Nehelano ka molomo (matshwao a 20) Qala mosebetsi ona kotareng ya 1 mme o o phetele kotareng ya 2 ha matshwao a tla be a rekotwa. | | | | |
| 5-6 | <p>Mamela le ho buisana ka diketsahalo tsa letsatsi tse tswang atikeleng ya makasine kapa ya koranta</p> <ul style="list-style-type: none"> Mosebetsi e lelekelang: Ho akanya Ho mamela bakeng sa dintlha tse ikgethileng Ho qolla molaetsa wa sehlooho Amahanya le bophelo ba hao Buisana ka mohopolo wa sehlooho le dintlha tse ikgethileng Sebedisa tlhahisoleseding ho tswa temeng bakeng sa ho arabela dipotso Buisana ka makgabane a phedisano, a boitshwano le a setso temeng <p>Eba le seabo dipuisanong ka phapusing/tse etelletseng pele ke titjhere</p> <p>Nehelana ka puo e hlophisitsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgetha dikahare tse lokelang Sebedisa qalo, bohare le qetelo Tsepama sehloohong Sebedisa tlhophiso e utlwalang ya mehopollo. Ho sebedisa bokgoni ba ho nehelana mohlala, ho phahama, kgefutso, kemo E bua ka dihlooho tsa ditaba Ho buisana ka maikutlo a sehlooho le dintlha tse tobileng <p>TEKANYETSO YA HO ITHUTA – BOITOKISETSO BA TSA MOLOMO</p> | <p>Bala atikele ya koranta/makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala: Ho lepa ka sehlooho le ditshwantsho <p>Ho balla kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa mawa a ho bala, mohl. etsa dikakanyo, sebedisa dintlha tse amanang le maemo ho fumana moelelo, lekola mohopolo bakeng sa ho fumana mohopolo o akaretsang Sebedisa sehlooho, mela e qalang, diratswana ho arabela ho mang, eng, kae, hobaneng Buisana ka mohopolo wa sehlooho le dintlha tse ikgethileng Buisana ka kgetho ya ditshwantsho temeng Hlalosa mantswe a sa tlwaelehang <p>Ho ikgopotsa ditema tse badilweng ka boikemelo/bobedi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho phetha pale kapa ho hlalosa mohopolo wa sehlooho Hlahisa karabelo ya maikutlo dingolweng tse badilweng <p>[Ho balla boithabiso/monate] Ho balla boithabiso/monate: Padi e balwe ka letsatsi bonyane metsotso e 30</p> | <p>Ngola kgutsufatso ka atikele ya koranta/makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa dihlooho, serapa sa pele, nehela ka dikarabo mohl. Mang? Eng? Hokae? Neng? Hobaneng? Jwang? Kgetha dikahare tse loketseng Sebedisa foreimi e nepahetseng Ngola sehlooho Hlophisa diketsahalo ka nepo Sebedisa tlontlontswase e nepahetseng Sebedisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puo a nepahetseng Ho lokisa mopeleto ka ho sebedisa bukantswe <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mkgwaritso Ho boelatsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso, le Ho nehelana <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlontlontswase Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p> | <p>Mosebetsi wa boemo ba lentswe: Mahlalosi, maemedi, maetsi</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo: moetsuwa, moetsi, tumellano ya leetsi, lekgathe lejwale</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo: Kgutlo, feelwane, letshwao la potso, letshwao la makalo, jji.</p> |

| KOTARA YA 4 | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO) | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| TEKANYETSO YA SEMMUSO – MOSEBETSI WA 8: | | | | |
| Tema ya kgokahano: (matshwao a 10) e ngolwe pele ho teko e laolwang. | | | | |
| 7-8 | Poeletso Tekanyetso ya semmuso ya tsa molomo | | | |
| 9-10 | TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 9: TEKONG E LAOLWANG YA MAFELO ASELEMO Teko HO ARABELA DITEMA (matshwao a 40) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tema ya sengolwa/e seng sengolwa (matshwao a 15) • Potso 2: Tema ya ditshwantsho (matshwao a 10) • Potso 3: Kgutsufatso (matshwao a 5) Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao a 10) | | | |

| MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO (TEKANYETSO YA HO ITHUTA) | | | |
|---|---|--|--|
| MESEBETSI YA HO MAMELA LE HO BUA: <ul style="list-style-type: none"> • Mefuta e fapaneng ya mesebetsi ya ho mamela le ho bua | MESEBETSI YA HO BALA LE HO BOHA: <ul style="list-style-type: none"> • Mokgwa wa ho bala • Mesebetsi ya ho balla hodimo • Mesebetsi ya ho bala ka kutlwisiso • Mesebetsi ya dingolwa e itshetlehleng hodima mefuta e meraro ya dingolwa e kgethilweng bakeng sa semestara | MESEBETSI YA HO NGOLA LE HO NEHELANA: <ul style="list-style-type: none"> • Mokgwa wa ho ngola • Kgutsufatso • Ditema tsa kgokahano • Meqoqo | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO: <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso |
| KEREITI YA 4 SESOTHO PUO YA LAPENG - KAKARETISO YA TEKANYETSO YA SEMMUSO: KOTARA YA 4 | | | |
| TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 7 TSA MOLOMO <ul style="list-style-type: none"> • Ho balla hodimo (matshwao a 20) • Mesebetsi ona o tswelapele ho tloha kotareng ya 3 mme o tla qetellwa le ho rekotwa kotareng ya 4. | TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 8 HO NGOLA <ul style="list-style-type: none"> • Tema ya kgokahano (matshwao a 10) • E ngolwa pele ho teko e laolwang ya mafelong a selemo | MOSEBETSI WA 9: TEKONG E LAOLWANG YA MAFELLONG A SELEMO: HO ARABELA DITEMA (matshwao a 40) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tema ya sengolwa le eo e seng sengolwa (matshwao a 15) • Potso 2: Tema ya ditshwantsho (matshwao a 10) • Potso 3: Kgutsufatso (matshwao a 5) • Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao a 10) | |

| TEKANYETSO YA SEMMUSO | |
|--|--|
| NAKONG YA SELEMO | TLHAHLOBO |
| MESEBETSI YA TEKANYETSO E LAOLWANG SEKOLONG (SBA) | TLHAHLOBO |
| DITEKANYETSO TSA SEMMUSO TSE 6 1 Mosebetsi wa molomo (ho balla hodimo ho habahanya le kotara ya pele le ya bobedi) Kgweditshelela 3 Mosebetsi ya ho ngola 1 Ho arabela ditema 1 Teko e laolwang ya mahareng a selemo | 1 Mosebetsi wa molomo – nehelano ya porojeke e ngolwang ka boiqapelo (kgweditshelela 2) 1 Tema ya kgokahano 1 Teko e laolwang ya mafelo a selemo |